



# Molemirui Morwesi le Dikgabo




Pfano Andy Motloung



Molemirui Morwesi o jetse mmidi le matokomane mo tshimong ya gaagwe.

O ne a na le bothatha bo bogolo. Ka gale dikgabo tse pedi, di ne di tla go ja mmidi le matokomane a gaagwe.





Molemirui Morwesi, a tsaya tshwetso ya go dira setshosa ka legong go tshosa dikgabo.

O ne a tsaya dikgong mme a a kgomaretsa mmogo.

Morago a apesa setshosa diaparo tsa kgale mme a se rwesa le hutshe.





Fa letsatsi le wela, dikgabo tse pedi tsa tla  
kwa polaseng go ja matokomane le mmidi.


Tsa ema fa di bona setshosa.






Dikgabo tsa atamela gaufi. Setshosa sa se ke sa tshikinyega.


Dikgabo tsa atamela gaufi thata. Fela setshosa sa se ka sa tshikinyega.





Dikgabo tsa tshega le go simolola go ja.

Di ne di sa tshabe sepe.





Jaanong dikgabo tsa tlolela mo setshoseng.

Fa di le mo godimo ga setshosa, tsa  
kgomarela. Molemirui Morwesi o ne a  
tshasitse sekgomaretsi mo setshoseng.


Di ne di gaeletswe! Di ne di sa kgone go  
falola.





Mo mosong o o latelang, Molemirui Morwesi  
o ne tshogile go bona dikgabo tse pedi di  
ngaparetse mo setshoseng.


O tla dira eng?





Molemirui Morwesi a bone gore a bitse  
Bafalosi ba Diphologolo.

Bafalosi ba kgomarolola dikgabo mme ba  
tsamaya le tsona.





Molemirui Morwesi o ne a itumetse. Mmidi le matokomane a gagwe a ne a babalesegile.

Dikgabo tse pedi di ne di itumeletse go babalesega mo legaeng la tsona.

